

GOTOVINSKI KREDITI ZA PENZIONERE

Sa polisom osiguranja gdje klijent plaća premiju.

Erste banka odobrava gotovinske kredite za penzionere sa polisom osiguranja gdje klijent plaća premiju.

Starosna
granica:
do 75. godine
starosti

Iznos kredita: od 250,00 do 15.000 €* 

Rok otplate: od 3 do 96 mjeseci

Nominalna kamatna stopa: od 7,29%

Efektivna kamatna stopa: od 13,57%

Troškovi obrade kredita: do 60,00 €

* 10.000 ino penzioneri (uz uslov da premiju plate jednokratno prije isplate kredita)

Instrumenti obezbjeđenja:

- Mjenica korisnika kredita
- Administrativna zabrana korisnika kredita (osim za ino penzionere-domaća lica, korisnike ino penzija)
- Polisa životnog osiguranja

Garantni depozit: 10% garantnog depozita za penzionere, državljane Crne Gore, koji primaju inostrane penzije preko Erste banke

Reprezentativni primjer

Ukupan iznos kredita	10.000,00 €
Rok otplate	72 mjeseca
Nominalna kamatna stopa	7,99 %
Iznos mjesečnog anuiteta	175,28 €
Efektivna kamatna stopa	14,34 %
Ukupna kamata	2.620,51 €
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva	60,00 €
Naknada za dvije mjenice	4,00 €
Naknada za upit u Kreditni registar CBCG	3,00 €
Trošak polise osiguranja života	1.898,64 €* 
Naknada za održavanje transakcionog računa	35,28 €
Ukupan iznos koji potrošač plaća	14.586,64 €

Reprezentativni primjer ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova za Gotovinski kredit za penzionere sa polisom (klijent plaća premiju)

Za iznos kredita od 10.000,00 € uz rok otplate od 72 mjeseca, nominalna kamatna stopa iznosi 7,99%, a efektivna kamatna stopa iznosi 14,34%. U obračun efektivne kamatne stope, uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva u iznosu od 60 €, naknada za dvije mjenice u iznosu od 4,00 €, naknada za upit u Kreditni registar CBCG u iznosu od 3,00 €, naknada za održavanje transakcionog računa, za penzionera, za ukupan rok otplate kredita u iznosu od 35,28 €, trošak polise osiguranja života u ukupnom iznosu 1.898,64 €. Ukupan iznos koji potrošač treba da plati iznosi 14.586,64 €, i predstavlja zbir glavnice kredita, ukupne kamate i ostalih naknada i troškova u vezi sa odobrenjem kredita dok je iznos mjesečnog anuiteta 175,28 €.

Kreditor može promijeniti naknadu za održavanje računa nakon prethodno objavljenih izmjena, u skladu za odredbama Zakona o platnom prometu. Iznos premije osiguranja života plaća se po dinamici koju potrošač odabere (jednokratno / godišnje / kvartalno / polugodišnje / mjesečno) i zavisi od pola, starosne dobi i zdravstvenog stanja klijenta.

*Pristupna starost uzeta u primjeru je 65 godina, pol muški, mjesečna dinamika plaćanja.

Kontakti

info@erstebank.me

Arsenija Boljevića 2A
81000 Podgorica

19991



www.erstebank.me